

Odiyifo
Yoεl
Nhoma

¹ AWURADE asεm a εbaa Petuel babarima Yoel so ni.

Mmoadabi San Tue

² Muntie saa asεm yi, mo mpanyimfo;
muntie, mo a mote asase no so nyinaa.

Asεm bi a εte sεε asi mo mmere so
anaa mo mpanyimfo mmere so pεn?

³ Monka nkyerε mo mma,
na mo mma nso nka nkyerε wɔn mma
na wɔn mma nso nka nkyerε awo ntoatoaso a edi so
no.

⁴ Nea mmoadabikuw no gyawee no,
mmoadabi akεse no awe;
nea mmoadabi akεse no gyawee no,
mmoadabi nkumaa no awe;
nea mmoadabi nkumaa no gyawee no,
mmoadabi afoforo awe.

⁵ Mo asabowfo, munyan, na munsu!
Mo a monom bobesa nyinaa, muntwa adwo;
muntwa adwo, nsa foforo no nti,
efisε wɔahuam afi mo ano.

⁶ Čman bi atu m'asase so sa;
dčp a wɔyε den na wontumi nkan wɔn;
wɔn se te sε gyata se
na wɔn gyatabere sebɔmmɔfɔ.

⁷ Wasεe me bobe
ne me borɔdɔma nnua.
Wawaawae nnua no ho bona,
atow agu
agyaw ne mman ho fitaa.

- ⁸ Di awerεhow sε ababaa a ofura atweaatam
na ɔresu ne kunu a ɔwaree no ne mmabaabere mu.
- ⁹ Aduan ne ahwiesa afɔrebɔde,
wɔayi afi AWURADE fi.
- Asɔfo no retwa adwo,
wɔ a mosɔnɔcawɔ AWURADE anim no.
- ¹⁰ Mfuw asεe,
asase no so awo wosee
aduan no asεe
nsa foforo no ayow
ngo nyinaa asa.
- ¹¹ Mo ani nwu, mo akuafø,
muntwa adwo, mo a mudua bobe;
Munsi apini mma awi ne atoko,
efisε otwabere no asεe.
- ¹² Bobe no akisa
na borɔdɔma nnua no awuwu.
Atoaa nnua, mmedua, aprε ne
nnua a εwɔ mfuw no so nyinaa ahyew.
Nokware, anigye a nnipa wɔ no
atu ayera.
- ¹³ Mumfura atweaatam na munni awerεhow, asɔfo;
mo a mosom wɔ afɔremuka anim, muntwa adwo.
Mumfura atweaatam mmesi pε,
mo a mosom wɔ Onyankopɔn anim;
efisε aduan ne ahwiesa afɔrebɔde no
to atwa wɔ Onyankopɔn fi.
- ¹⁴ Mommo mmuadadi kronkron ho dawuru;
momfrε nhylamu kronkron.
Momfrε mpanyimfo
ne wɔn a wɔte asase no so nyinaa
mmra AWURADE mo Nyankopɔn fi
na wommesu mfrε AWURADE.
- ¹⁵ A, da no de!
AWURADE da no abεn;
Ebεba sε ɔsεe a efi Otumfo hɔ.

¹⁶ So aduan ho nkɔɔ wεn, a yεani tua,
anigye ne ahosepεw to atwa
wɔ Nyankopɔn fi ana?

¹⁷ Aba no wu wɔ asase wosee mu,
adekoradan abubu,
aburowpata nso so nni mfaso,
efisε nnuan no ahyew.

¹⁸ Sεnea anantwi su!
na anantwikuw kyinkyin kwa.

Nguankuw mpo rebrε
efisε wonni didibea.

¹⁹ AWURADE, wo na misu frε wo,
efisε ogya ahyew sare so adidibea,
na ogyatannaa ahyew mfuw no so nnua nyinaa.

²⁰ Wuram mmoa mpo pere hwehwε wo.
Nsuwansuwa ayoyow,
na ogya ahyew sare so adidibea.

2

Mmoadabi Dɔm

¹ Hyεn torobento no wɔ Sion;
hyεn abεn no wɔ me bepɔw kronkron no so.

Ma wɔn a wɔte asase no so nyinaa ho mpopo,
efisε AWURADE da no reba,
na abεn koraa.

² Sum ne kusukuukuu da.*
Omununkum ne sum kabii da.

Sεnea adekyee hann trεtrεw wɔ mmepɔw so no,
saa ara na asraafo a wɔcɔna na wɔyε den ba no te.
Wonhuu wɔn sεso bi da,
na wɔrenhu ne sεso nso da.

* ^{2:2} Sum...da. Sum yε daa daa adiyisεm a wɔka fa Awurade da no ho. (Amos 5.18; Sef 1.15).

³ Ogya rehyeu, mina n̄cw c̄w yewey,
ogyatannaa d̄cw c̄w akyi,
asase a ɛda n̄cw anim no te s̄e Eden turo,
nea ɛda n̄cw akyi no te s̄e nweatam,
hwee nguan n̄cw.

⁴ W̄cte s̄e ap̄c̄nk̄.
Wohuruhuruw te s̄e aponk̄sotefo asraafo.

⁵ W̄cȳs̄ gyegyeegye te s̄e nteaseenam
na wotu fa mmep̄cw atifi,
w̄cte s̄e ogyatannaa a ɛhyew nwuraguanee
w̄cte s̄e asraafo akantinka a ɔ̄c̄w̄c̄osa.

⁶ Aman ani b̄d̄n̄cw c̄d̄n̄cw so a, ehu b̄d̄n̄cw;
na n̄cw anim hoa.

⁷ W̄oko k̄o n̄cw anim te s̄e akofo;
w̄c̄foro afasu te s̄e asraafo
na w̄on̄ nyinaa k̄o w̄on̄ anim tee,
na w̄c̄mman benkum anaa nifa.

⁸ Wontwintwan w̄on̄ ho w̄on̄ ho anan mu;
obiara nantew k̄o n'anim tee.
Wobu fa abandennen so,
na w̄c̄w̄pem k̄o w̄on̄ anim ara.

⁹ W̄t̄c̄w̄ hȳs̄ kurop̄c̄ no so
wotu mmirika fa afasu no so
w̄c̄foro k̄o afi mu,
w̄c̄fa mf̄ensere mu te s̄e akor̄omfo.

¹⁰ Asase wosow c̄w c̄w anim,
na osoro hinhim.
Owia ne ɔ̄sr̄am duru sum,
na nsoromma nhyer̄en bio.

¹¹ AWURADE mu c̄b̄b̄ mu
de di n'asraafo no anim.
N'akofo no oscc̄p̄bebree,
ahodenfo ne w̄on̄ a wodi n'ahȳede so.
AWURADE da no ȳs̄ k̄ese na ε̄ȳs̄ hu;

hena na obetumi agyina ano?

Ahonu

¹² “Na afei,” sεnea AWURADE se ni,
“San fa wo koma nyinaa bra me nkyεn,
wɔ akɔnkyen, osu ne awerεhow mu.”

¹³ Sunsuan wo koma
na εnyε wo ntade mu.

San bra AWURADE wo Nyankopɔn nkyεn,
efisε, ɔyε ɔdomfo, ne yam ye.

Ne bo kye fuw na ne dɔ boro so,
na εnyε no anigye sε ɔtwe yεn aso.

¹⁴ Hena na onim? Ebia ɔbεsesa n'adwene na wahu
ɔbɔmɛ
na wagyaw nhyira,
a εyε aduan ne ahwiesa afɔrebɔde
a mode ma AWURADE mo Nyankopɔn no.

¹⁵ Hyεn torobεnto wɔ Sion!

Mommo akɔnkyen kronkron ho dawuru,
momfrε nhyiamu kronkron.

¹⁶ Mommoaboa nnipa no ano
montew nhyiamu no ho na εnyε kronkron;
mommoaboa mpanyimfo,
mmofra ne mmea a wɔremma nufu ano.

Ma ayeforo ne ayeforokunu mfi wɔn pia mu mmra.

¹⁷ Asfo a wɔsɔm wɔ AWURADE anim no,
nsu afaçremuka no ne abrannaa no ntam;
na wɔnka se, “AWURADE fa wo nkurɔfo ho kye wɔn.
Mma w'agyapade nyε ahohorade
anaa fεwdi wɔ aman no mu.
Adεn nti na εsε sε wubisa wɔ nnipa no mu se,
'Wɔn Nyame no wɔ he?'”

Awurade Mmuae

¹⁸ Na AWURADE bεtwe ninkunu wɔ n'asase ho
na ne nkurɔfo ayε no mmɔmɔ.

¹⁹ AWURADE bebuə se,
“Merebrε mo aduan, nsa foforo ne ngo,
a εbεso mo ama moamee pintinn.
Merenyε mo ahohorade
mma aman no bio.

²⁰ “Mεramp atifi fam asraafo no afi wo nkyεn akɔ
akyirikyiri,
mepia wɔn akɔ asase a awo na εyε kesee so.
Nifa dɔm no bεmem wɔ Nkyene Po no mu,
na kyi dɔm no bεmem wɔ Ntam Po no mu.
Na afunu no bεbɔn
na ne nka betu.”

Nokware wayε nnεema akεse!

²¹ Munnsuro, me nkurɔfo!
Momma mo ani nnye, na monsεpεw mo ho.
Nokware AWURADE ayε nnεema akεse.

²² Munnsuro, mo wuram mmoa!
Efisε sare so adidibea reyε frɔmfρɔm.
Nnua no resow wɔn aba;
borɔdɔma ne bobε nso resow wɔn aba.
²³ Momma mo ani nnye, mo Sion mma,
Munni ahurusi wɔ AWURADE mo Nyankopɔn mu,
efisiε watε asusowsu ama mo,
ne nokwaredi nti.
Watε osu bebree ama mo
wɔ ne bere mu te sε kan no.
²⁴ Aduan bεyε awiporowbea hɔ ma,
nsa foforo ne ngo bebu so wɔ kyi amoa mu.

²⁵ “Mεhyε mo anan mu,
nea mohweree

mfe dodow a mmoadabi bεsεee mo nneεma,
 mmoadabi akεse ne nkumaa,
 ne wɔn a aka no nyinaa,
 me dɔm a mesomaa wɔn baa mo so no.
²⁶ Mubedidi amee,
 na mubeyi AWURADE mo Nyankopɔn din ayε.
 ɔno na wayε anwonwade ama mo;
 me nkurɔfo ani renwu bio.
²⁷ Afei, mubehu sε, mewɔ Israel,
 mubehu sε mene AWURADE, mo Nyankopɔn,
 na obiara nni hɔ sε me;
 Me nkurɔfo ani renwu bio da.”

Awurade Da

²⁸ “Na akyiri no,
 mehwie me honhom agu nnipa nyinaa so,
 mo mmabarima ne mo mmabea bεhyε nkɔm,
 mo nkvakoraa bεsoso adae,
 mo mmerante benya anisoadehu.
²⁹ Saa mmere no mu no,
 mehwie me Honhom agu
 m'asomfo so, mmarima ne mmea.
³⁰ Mεyε anwonwade wɔɔsoro ne asase so,
 mede mogya, ogya ne wusiw kumɔnn.
³¹ Ansa na Awurade da kεse no bεba no, owia beduru sum
 na ɔsram nso ayε sε mogya.
³² Na obiara a ɔbɔ AWURADE din no,
 wobegye no nkwa.
 Efisε nkwegye bεba
 ama wɔn a wɔanya wɔn ti adidi mu
 a AWURADE afre wɔn
 wɔ Sion bεpɔw so ne Yerusalem nyinaa,”
 senea AWURADE aka no.

¹ “Saa nna no mu,
mede Yuda ne Yerusalem ahonyade bɛsan aba.

² Μεboa aman nyinaa ano,
na mede wɔn aba Yehosafat bon mu.

εχ na mebu wɔn aten
cw nea wɔcye m'agyapade, a εyε Israelfo ho,
efisi εsi wɔcwo me nkurofo hwetee aman so,
na wɔkyekye m'asase mu.

³ Wɔcwo me nkurofo so ntonto,
Wɔtɔn mmerantewa de mu sika bɔɔ aguaman.

Wɔtɔn mmeawa nso de gyee nsa,
a wɔbɛnom.

⁴ “Dεn na cwɔw tia me, Tiro ne Sidon ne mo Filisti
amantam nyinaa? Mopε se motɔ me so were ana? Se
saa na εte de a, monhwε yiye. Μεyε ntεm, atua mo
biribiara a moayε no so ka. ⁵ Mofaa me dwetε ne me
sikakɔkɔ ne m'agyapade a εsom bo, na mosoa koguu
mo abosonnan mu. ⁶ Motontɔn nnipa a wɔte Yuda ne
Yerusalem maa Helafo* senea εbεyε a, wobefi wɔn asase
so akɔ akyirikyiri.

⁷ “Nanso, mεsan de wɔn afi faako a mokɔtɔn wɔn
no aba, na nea moayε no nyinaa, metua mo so ka.

⁸ Μεtontɔn mo mmabarima ne mo mmabea ama Yudafo,
na wɔn nso atɔn wɔn ama Arabfo, cɔman a εsεyε akyirikyiri
no.” Me, AWURADE, na makasa.

⁹ Mompaε mu nka eyi wɔ aman so:
Munsiesie mo ho mma cɔko!
Monkanyan asraaf!

Momma mo mmarima akofo no ntwiw mmra, na
wɔmmɛko.

¹⁰ Momfa mo funtumnnade no cwm afoa,
na momfa mo asos wɔcwo mpeaw.

Ma nea wɔcye mmerew nka se,

* 3:6 Helafo ne Foenikefo dii gua fi afe 800 AWA.

“mew cewoh ahočden!”
11 Monyε ntεm mmra,
 mo amanaman a moatwa ahyia,
 mommεboa mo ho ano c̄h c̄h.

Fa w'akofo bra, AWURADE!

12 “Wɔnkanyan aman no;
 wontu nteε nkɔ Yehosafat bon no mu,
 efisε na c̄h c̄h na mεtēna
 na mabu aman a atwa ahyia no nyināa atεn.
13 Munhwim kantankrankyi no,
 efisε otwabere no adu so.
 Mommra, muntiatia bobe no so,
 efisε nsakyiamoa no ayε ma
 na ahina no ayε ma abu so.
 Saa ara na wɔn amumūn osccp εycomumso!”

14 Nnipadōm, nnipadōm
 wɔ gyinaesi subon no mu!
 AWURADE da no abεn
 wɔ gyinaesi subon no mu.
15 Owia ne ɔsram beduru sum,
 na nsoromma renhyerεn bio.
16 AWURADE bεbobo mu afi Sion,
 ne nne gyegyeegye afi Yerusalem,
 asase ne ɔsoro bεwosow.
 Nanso AWURADE bεyε guankōbea ama ne nkurɔfo,
 ɔbεyε abandennen ama Israelfo.

Onyankopɔn Nkurɔfo Nhyira
17 “Afei mubehu sε, me AWURADE, mo Nyankopɔn,
 mete Sion, me bεpɔw kronkron so.
 Yerusalem bεyε kronkron;
 na ananafo rentu wɔn so sa bio.

- ¹⁸ “Saa da no, nsa foforo bɛsoso afi mmepɔw no mu,
 na nufusu atee wɔ nkoko so;
 Nsu bɛba Yuda nsuwansuwa mu,
 na asuti betue afi AWURADE fi,
 na agugu akasia subon no so nsu.
- ¹⁹ Nanso Misraim bɛdan amamfo,
 na Edom nso bɛyɛ nweatam,
 esiane awurukasɛm a wɔyɛ de tiaa nnipa a wɔwɔ Yuda
 nti.
 Ehɔ na wohwiee mogya a enni fo gui.
- ²⁰ Nnipa bɛtena Yuda afebɔɔ
 na Yerusalem de, wɔbɛtena hɔ awo ntoatoaso nyi-
 naa mu.
- ²¹ So merentɔ wɔ mogya a edi bem no so were ana?
 Mɛtɔ kɛ.”
 Awurade te Sion!

Biblica® Wonhia εho kwamma nhoma Asante Twi Nkwa
Asɛm™

Twi: Biblica® Wonhia εho kwamma nhoma Asante Twi Nkwa
Asɛm™ (Bible)

copyright © 2020 Biblica, Inc.

Language: Asante Twi (Twi)

Dialect: Asante

Translation by: Biblica, Inc.

This work is made available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA). To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Biblica® is a trademark registered by Biblica, Inc., and use of the Biblica® trademark requires the written permission of Biblica, Inc. Under the terms of the CC BY-SA license, you may copy and redistribute this unmodified work as long as you keep the Biblica® trademark intact. If you modify a copy or translate this work, thereby creating a derivative work, you must remove the Biblica® trademark. On the derivative work, you must indicate what changes you have made and attribute the work as follows: "The original work by Biblica, Inc. is available for free at www.biblica.com and open.bible." Notice of copyright must appear on the title or copyright page of the work as follows:

Biblica® Open Asante Twi Contemporary Bible™

Copyright © 1996, 2020 by Biblica, Inc.

"Biblica" is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. Used with permission.

You must also make your derivative work available under the same license (CC BY-SA).

If you would like to notify Biblica, Inc. regarding your translation of this work, please contact us at <https://open.bible/contact-us>.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

You include the above copyright and source information.

If you make any changes to the text, you must indicate that you did so in a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.

2021-06-30

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 29 Jan 2022 from source files dated 29 Jan 2022

14163569-3294-53ff-a970-30b3c0d1f237